

САНА ОЛОХ

ССИП ЧУРАПЧЫТААБЫ РАЙКОМУН УОННА НАРОДНАЯ
ДЕПУТАТТАР ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТТАРЫН ОРГАНА

Х а н ы а т
1931 оыл алтынны
ыйтан тахсар

№ 71 (5271)

1979 оыл. Бэс ыйын 16 күнэ
СУБУОТА

Сынаата
2 харчы.

„СОЮЗ-32“ — СИРГЭ

Бэс ыйын 13 күнүгэр «Союз-32» космическай хараабыл катууга түмүктэнэ. Москва биримэтинэ 19 чаас 18 мүнүүтөгү «Союз-32» хараабыл түһариллэр аппараты Советскай Союз территориятын баһэтэмизит оройуонугар Джебазган куораттан 295 километр хотугулуу-арбаа сымандык олорто.

Ытыктылыбыт итиһиниктер материаллаар, чуоллаан, космическай материаллаарга үөрүгэр экспериментирин толорууга ыттыктыбыт кинофото-шляккалар кассеталар, веществолардык капсуллар, биологическай объекттардык индикатор сиргэ аралаштырылар.

Космонавтлар Владимир Дихов уонна Валерий Громин «Союз-32» «Союз-34» салаабыллар номоһо бөрүгүгэр үлэтэрин салгынылар. Көтүү былааныммыт программанын ситэрин баран экинж Сиргэ «Союз-34» хараабылман эргиллэр.

Сайынны ыйдар быһаарылаахтар

Аспыт камни абыахтаах ыраахан кыстык оройуонна общественнай сүөһү интентигэр улахан охсууну өгөрдө: икки тыһымнаттан тахса ынах сүөһү уонна сылгы туһата суох алла, дүүдөйинтэн-холоуттан сүөһүтүн бородууксуйаны ылыа даппа ачаата, кыстык устата биер фуражнай ынахтан баара-суога 413 кг үүт манна, бороосу орто төлөһүүгү 68,8 кг эрэмнэстэ. Үүт мамыгар совхозтар 43 фермаларыттан 4-дө эрэ, 352 манньыксыттарыттан 49-на эрэ былааннарын толордулар. Валовой маһын уонна государствога туттары былааннара тогунулар, эти соботуонкалааһын быһылгы сородага эмнэ туолбат кутталанна. Кыстык ыраахтарын, көрүү-тарыйы мөлтөбүттөн агардас бу дьылга кинирэн баран тыһымчага чугайыар ынах сүөһү, элбэх сылгы конькуан огуна, ордук элбэх сүтүк «Чурапчы» уонна Карл Маркс аатынан совхозтарга таһыста.

Үүтү валовой маһынга уонна государствога атылааһынга сыл агарынаары былааннарын биер да соххоз толорбот туруктанна. Төрүт даһаны арыйах маһарын үрдүнэн үүтү учуоттааһынга, ороскуоттааһынга хостуруола кыһан олохтонмот, ыһарыга иһэрдэн кэмэй таһынан оһоһулар. Ол түмүгэр таһаарынас оройуон үрдүнэн баара-суога 68 бырыһыан буолла, сорох отделеһнар ыабыт үүттэрин агарыгар тийбэти туттара олоһолор. Үүт хаачыстыбата эмнэ көрдөбүлгө ырааһынан эһинэттэбэт.

Сүөһү интентигэр, киниттэн бородууксуйаны ылыага уонна соботуонкалааһынга тахсыбыт улахан хаалымы маччират ыйдарыгар даппа ситиһиннэрэр сорок-таһыкыт. Совхозтар салайааччылары, специалистара, сүөһүтүгэр сайынны ыйдарга ынахтан үүтү ылынып тоһу үрдөтөр, ыһары уонна субан сүөһүнү төлөһүтүгү даппа улаатыннарар эбэһинэстээхтэр. Сезон устата оройуон үрдүнэн фуражнай ынах ахсыттан 860 кг итэһинэ суох үүтү мыр, ыһары ыһааһына орто эһилдинти 110 кг тиэрдэр, хас бирдин субан сүөһүнү 120 кг төлөһүтүгэр эбэһинэстээхтэр. Ити кирбиһдэри хаалбага суох ылар туһугар хас бирдин отделеһне, ферма, эһенэ, сүөһүтүгэр дьин-чахы дьулуурдаахтык, үрдүк тэриһиннээхтик үлэлээһинэ ситиһиллээхтэр.

СССР райкомун бюрота уонна райсовет исполкома, аспыт ыйдардаары үлэ түмүктэрин дүүллээһин баран, үүтү ылыага уонна государствога атылааһынга бэс ыһааттан садалаан сир ахсын хамсааһыны өгөрүгө уонна от ыһын түмүгүнэн графикка булгучу кинирэргэ соруту туруордулар. Итиннэхэ оройуон саамай бөдөн хаһайыстыбалара—билгин үүккэ улахаһын хааллаан ыһар Карл Маркс аатынан уонна сааскы ыйдарга тэһин даппа сүтэрибит Эрилик Эристин аатынан совхозтар элбэри өгөрүөхтэрин наада. Элгээһилэр ыһарынарын дүүллээһинин сибээстэн хас отделеһне, ферма ахсын сайынны ыйдардаары сородаһтары өссө бирдэ ыһаран көрүөхтэ уонна кэмичи декадалар түмүктэрин көрөн, сөптөөх уларытылары киллэртээхтэр. Хас манньык ферма ахсын сүөһүнү күнүгэ эһин аһатымы, үстэ маһыны тэрийнэхтэ, үүт учуотугар, туһанылымыгар, туттарылымыгар ыһааһаан хостуруола олохтоохтэ, товарноһы үрдэтингэ уонна хаачыстыбатын тупсарымыга суһал дьаһаллары ылаахта.

Сайын бөстүүктэр быһаарар оруолаахтар. Кинилэр ортолоругар көхтөөх социалистическай куоталаһыны тэрийнэхтэ, манньык даһаны, ыччат сүөһүнү даһаны кэтээн сымдаһан сениһан маччираттэхтэ, куйаас, бирдахтаһ күнүгэ түптэлээһин тэрийнэхтэ.

Бийыл, эмнэ урукку сылаар курдук, фермаларга элбэх эдэр ыччаттар тахсаллар. Кинилэри сүөһүтү уус-тук идэтингэр үчүгэйдик үөрэтэр, коллектив күнүгэри түбүгэр түргэник тардар туһугар хас ферма уонна таһенэ ахсын наставниктары аналалаһ үлэлэтнэхтэ эдэр манньыксыттарга уонна бөстүүктарга күнүгэ көмөлөһүөхтэ.

Сүөһү интентигэр сайынны үлээгэр түмүктэргэ, биллэрин курдук, дьону интенттэн түмүттэн быһыны ту-тулукаһа. Партийнай тэриһтэлэр үлэ коллективин ахсын кыһыл мунууктары тэрийнэхтээхтэр, агитатордары уонна политинформатордары сыһыран үлэлэтнэхтээхтэр, куоталаһына хаалымын хас күн, декада, ый ахсын туһанылаахтарга тиэрдэн иһинтээхтэр, производствэ бастыһарын көбүдүүр, хаалааччылары биримэтингэр өрө тарлар, ситиһиннэрэр дьаһаллары ылаахтаар.

Сайынны ыйдар сүөһү интентигэр саамай эһинэттэхтэр, быһаарылаахтар. Ол иһин хас бирдин күнү бы уонна эти оһорууга мукутуур, кудьустээхтик туһаһа, тыа сирин үлэһиттэрин бүтүүһарин итэн

СССР Кини Комитета уонна СССР Министрдарын Совета «1979-1980 сыллардаары күһүнү-кыһынны күмгэ нуруот хаһайыстыбатын уонна иһилиһиннэни оттугуна, электрическай итиһинэ тепловый энергиянан хааччыһым туһунан» уураах ылынылар. Уураахха нуруот хаһайыстыбатын уонна иһилиһиннэни ити күмгэ оттугуна итиһинэ энергиянан хааччыһы СССР министрстволарын уонна ведомстволарын, союзнай итиһинэ автономнай республикалар Министрдарын Советтарын, партийнай уонна советскай органнар, хаһайыстыбаннай тэриһтэлэр итиһинэ предриһтиһэлэр дьобун суолталаах государственнай сорок-тарын буларга бэлэмнэһэ. СССР КК уонна СССР Министрдарын Совета СССР министрстволарын уонна ведомстволарын итиһинэ союзнай республикалар Министрдарын Советтарын оттугу хостуоһун, өлөрөн таһаарын уонна таһыны, электростанцияларга, промышленнай предриһтиһэлэргэ итиһинэ тэриһтэлэргэ оттук саһааһын муһуһуну,

Дьобун суолталаах государственнай сорок

ону тэгэ оттук энергетическай уонна атын сырьевой ресурстары хаһаһытты быһылгы сылаах быһаһынаах сородаһтарын толорууу итиһинэ аһара толоруууу хааччылаһыларга эбэһинэстээхтэр.

Итиһин тэгэ иһилиһиннэни оттугуна быһыста суох хааччыһы, куораттарга уонна тыа сирдэригэр иһилиһиннэни оттугуна хааччыһаһахтаах эргинэр итиһинэ атын тэриһтэлэр ыһылааттарыгар чору, брикеттери, маһы, оһох уонна олох-длаах оттуктарын уонна наһаттылаһыны гайы сөн булар кэмичиннэ биримэтингэр тиһин аралыһы; тэр-тэри хостуоһуну, оттук олохтоох нуруот-ири уонна оттук энергетическай ресурстары бэлэмнээһини улаатын-нарын уонна туһаныны; оттугу, электрическай итиһинэ тепловый энергияны кэмичиннэ дьаһаллары ыһаан өгөрүү уонна олоххо кил-

лэрин, оһору рациональнайдык туһанылаах ыһааһаан хостуруола олох-тоһун көрүтүһүлэр.

СССР КК уонна СССР Министрдарын Совета союзнай республикалар компартиялары итиһинэ Министрдарын Советтара, СССР министрстволара уонна ведомстволара, олохтоох партийнай уонна советскай органнар, холбоһуктар, предриһтиһэлэр уонна тэриһтэлэр салайааччылары 1979—1980 сыллардаары күһүнү-кыһынны күмгэ үлэлэргэ нуруот хаһайыстыбатын биримэтингэр бэлэмнээһингэ, оттугу хостуоһун, өгөрөн таһаарыны, таһыны, муһуһуну сородаһтарын толорууга, оһу тэгэ оттук энергетическай ресурстары кэмичиннэ туһанымыга бөрү дьаһаллары ылаахта-ра дьин эрли биллэриһилэр.

СССР.

РАЙСОВЕТ XII СЕССИЯТА ПЯТИЛЕТКА

Информационнай иһитиннэри

1979 оыл бэс ыйын 15 күнүгэр народ-комун председатели, Спелцов А. И.—депу-тай депутаттар XVI ыһарылаах оройуон-тат, райсовет исполкомун ие дьылара от-иһаары Советтарын XII сессията буолла.

Сессия манньык бөһүрөөстөрү кордо:

1. СССР Кини Комитетын «Идеологи-ческой, политической-итэр үлэни салгыны тупсарар туһунан» уурааһын олоххо кил-лэрин сорок-тарын туһунан.

2. Оройуоннаары Совет нуруот үөрөһи-ринтиһигэр, культурага, физкультурага уон-на спортка, ыччаты кытта үлэргэ баста-һыланнай комиссиһитын отчуота.

депутат, Спелцов А. И.—депу-тат, райсовет исполкомун ие дьылара от-иһаары Советтарын XII сессията буолла.

Сессия манньык бөһүрөөстөрү кордо:

1. СССР Кини Комитетын «Идеологи-ческой, политической-итэр үлэни салгыны тупсарар туһунан» уурааһын олоххо кил-лэрин сорок-тарын туһунан.

2. Оройуоннаары Совет нуруот үөрөһи-ринтиһигэр, культурага, физкультурага уон-на спортка, ыччаты кытта үлэргэ баста-һыланнай комиссиһитын отчуота.

≡ ВАХТАТА ≡

Коллектив оһомо

Сыл сабаланыһарыттан на-лоһойунан 2631 иһиттэр үүтү ман, Эрилик Эри-тин аатынан совхоз Ча-мьурдаары отделеһинэти оройуонна бастаан иһар.

Отделеһе бу ситиһини-гэр О. Д. Луковцева стар-шайлаах 365 ферманын коллективин орто улаһа. Эдэр сүөһүттэр кыстык өһө ыйыгар хас бирдин фуражнай ынахтарыттан 624 кг үүтү ыһылар.

Күнүгэ бэһинэ бастаһы бөһүрөөһү-гэр даһылааты райсовет исполкомун пред-седатели депутат Р. Р. Бурнашев өгөрдө. Иккис бөһүрөөһө ити бастаһаһанай ко-мпартия райкомун бастаһы секретара И. П. Листинов тыл этта.

Оройуоннаары Совет сессиятыгар СССР Кини Комитетын уурааһын олоххо кил-лэргэ олохтоох Советтар, общественнай та-риһтэлэр сорок-тарыгар киниһик толтоһон

Сайынны ыйдарга үүтү ылыны үрдэтингэ «Элгээ-һин» совхоз коллективин ыһарыһатын өһөн, сүөһү-һүттэр ылаһытыт көрбиһи мантанат иһин туруу-лаһан үлэһиннэр.

Даһылааттары дүүллээһингэ тыл этти-лэр: тр. Сидоров М. М.—депутат Карл Маркс аатынан совхоз механизаторы, Мар-тьянов М. М.—Хадаар сельсоветин испол-тэриһа.

Сессия дүүллээһиниһит бөһүрөөһүргэ туһанылаах быһаарымылары ылыһна.

Манан райсовет XII сессията үлэни бү-тэриһа.

«СО» корп.



Хабаровскайдаары, көһөрү кыһар бөдөн фабрикаһа түһкү бийыл сороһиллаары. Кини сылааһа үлэһиттэ—19,5 мөл. бройлер. Бу—Э. Н. Временна Сибиргэ райоһи Долыһай Постовка сымдаһан сирдэригэр куоталаһа олоххо киллэрин быһыны элбөһүр, СИРМОБКА: үлэһиттэригэр аһаһарыттан бириһиттэргэ.

ЫБСЛКС райкомун VI пленума УТУМВААХТЫК, ДЪАЙЫЛААХТЫК

ЫБСЛКС райкомун VI пленума «ССКП Киин Комитетин «Идеологическай, политическай-интер үлэни салгым туссарым туһунан» уураадын олоххо килдэрин, тэ оройуоннаады комсомольскай тэриэтэ сорууттары туһунан» башпуурооска комсомол райкомун иккис секретара В. Е. Попов дакыллатты.

«Идеологическай, политическай-интер үлэни салгым туссарым туһунан» уураады бийиги общественныт сайдыытын билигин сүбүөх кэмнэр идеологическай үлэ сорууттара, итин дымалатын бүтүнүгүтү кэлиник быһаарыа чочу суоллара чуолкайдик ыһыллылар.—Иэтэ дымалатчыт.—Итинэн сөн түбүһүнүрэн, комсомольскай тэриэтэлэр иччат ортотугар политическай-интер үлэсэ элбэди оҕоруулаахтар.

Бичаты идеянай иэтиэти улахан суолтаны политическай үрөхтөөһүн ылар. Ааспыт полит-үрөх дымалыгар оройуонга 38 комсомольскай куруһуоктар тэриэлэн үлэһэллэр. Олорго 872 комсомолец уонна иччат хабылына. Иэтээччилэр былааннаах матырыяллары сэрэ атын дьонунуах докууомнары, ол иһинэр ССКП КК үөһэ ыйытлар уураадын кээһинк үөрэттилэр.

Ол эрэри полит-үрөһү тэрийиңгэ үгүс итэбэстэр таһаарыллылар. Холобур, Хатылыга пропагандист ахсынныа бүтүүтүгэр эрэ аняммыта, оһон бу куруһуокка баара-суога 15 комсомолец дьарыттына, 9 эрэ зантне ытылыныа. Сорох куруһуоктар программаны көрдүлүбүт матырыялааы ситэ үөрөппэ-

тилэр. ЫБСЛКС райкомун иһинэн сым ахсын тэриэлэр методическай совет бийи да үлэһээбэт. Уонсайына, комсомол райкома бу дымаланы үчүгөйдик көмүрүсүлээбэтэ. Райком чилиннэрэ, аһнарэт эһинэт-тээх үлэһиттэрэ зантне-дэрга сымдыыбитилар. Бэстыг пропагандистар оһиттарын тэриэтэ килдэ-лыбат. Эдэр специалистар-тан пропагандистары бэлэмнээһини ситэтэ суох. Кэлэр өттүгэр ити итэбэстэри хатылаабыт, — полит-үрөх тэриэтэни туссарар, идея-эй-тоеретическай таһым-ын, иччат өйүгэр-санаа-тыгар сабыдыалыи үрдэтэр сорууттаахпыт.

Бичаты коммунистическай итинигэ «ССКП XXV съезди уураахтарын—олоххо» дьини ленискэй зант-нык эбэһини обществен-най-политическай аттестацията ытылыныа. Оһуоха оройуонга 62 комиссия тэриэлэн 3357 комсомолец уонна иччат аттестацияла-ныа. Билини, ленискэй зант-нык үгүс эбэһэ сабалана-ныа. Киии улуу сирдэит В. И. Ленин төрөөбүтэ 110 сылын туолуутугар аһнар. Хэс биврди комсомольскай тэриэтэ зант көрдө-бүлүһүн иһтар үлэтин аһа-лытаан, бивр итэбэстэри түөратар эбээһинээтээх.

Идеянай-интер үлэсэ лек-ционнай пропаганда оруола эмиз сүүнэ. Комсомол рай-комун 30 чилиннээх лек-торскай бөлөһө зант сым-та иччат ортотугар 234 лекцияла зант. Оройуон-га эдэр лектордар оһуо-лааара тэриэллэр. Ол үрдүн лекциялар идеянай не-хобонноро өсө да намы-дах, тематикалара ыһара-дас, Маны иһиннэтин ууот-туохха наада.

Оройуонга иччаты бүт-

түүн орто үрөхтөөһүнүгэ үлэ өсө да мэтэх. Орто үрөһү бүтөрбөтөх иччат аһсаана билини да арий-дэ суох.

Үлэ дьэссиннэһинэтин уонна общественнай бэрэ-дэги иһин сорох иччаттар оҕолоруттан салгыи тах-са тууар. Аһардас бийи-там иһыгар итириэтэһини уонна бивархай күлүгэ-нээһин иһин 67 киһи эһ-нэнкэ тардылыытыттан аһарыттан орлута эдэрлэр. Общественнай бэрэдэги оһириэтэһинэ ДНД-лар, оперативнай комсомольскай этэрэттэр үлэһээбэттэр, комсомольскай рейдэлэр барбаттар.

Билини кэм сүүн дьэ-дэ—«Хаалылаага суох үлэ-диргэ» Оттоһ бийиги культурнай-сырдатар тэриэтэлэрбитигэр балаһыан-ныа бэрэ суох. Хатылы-таабы, Миңдаһайытаары уонна Чакырдааы сельскай Культура дьылээр, Одьу-лууннаады, Чивнаратаары уонна Сыллаһаары библио-текалар мөлтөхтүк үлэһил-лэр. Комсомольскай тэри-этэлэр иччат сымьалаһын тэрийиңгэ сөптөөх болдон-толоруи уурбаттар. Кэли-ки сымларта физкультур-най-спортнай үлэ урукку тэһини сүтэрлэ.

Кэһэһингэ тил эһиттэр Эрилик Эристин автыиан совхоз комсомольскай ко-митетин секретарын солбу-дэһичи Н. Филиппов ком-сомолентар уонна иччаттар муһыахтарга, араас дьа-һалларга, субуотунууларга кыттылар пасивна-һын мьдэ. Оһу чингэти, ЫБСЛКС райкомун чили-нэ М. А. Никитина Чурап-чы сэмьэһэһитигэр үгүс комсомольскай тэриэтэлэр уота-күөһэ суох үлэһиллэ-рин, оройуоннаары Купу-ра дьэһити үлэһитигэр актив-

найдык кыттыбаттарын, об-щественнай иһэһэлэргэ со-рох иччаттар итирик кэ-дэлэрин, оттоһ ДНД де-дурстпо олохтоһмотун критикалаата.

Чурапчытаары 13 дьэ-дэх профтехуһилище үлэһиттэ-ри оройуоннаады комсо-льскай тэриэтэ реви-зионнай комиссияны чи-лээтэ М. Кирилина ЫБСЛКС райкомун үлэһит-тэри учалыһе болон ком-сомольскай тэриэтэһигэр сымдыыбаттарын сэрэ-дэхтин сэмьэлээтэ.

Административнай органи-нир комсомольскай тэриэтэ-дэри секретара С. Барашков бийи бивэ аһар ыһа ити-риктэти, общественнай бэрэ-дэги иһин 30-гар дэри сэмьэһэх 327 киһи, ол иһин-гэр 41 комсомолец мьдэ-кыһага аһаһыллыыт хобдо-чакчыларын аһыһа, Кэли-нэтинни салгыи оройуон кэһини комсомолентары уонна иччаттара обше-ственнай бэрэдэһи көрөр дэжурствого графикари-гэр тахсыбаттарын бэлэ-тээтэ.

Дакилаты дьүүдэһингэ итин тэһэ иһээһин уонна кэтэхтэн үөрэнэр орто оһуола директора В. Е. Дьыковскай, «Чурапчы» совхоз Армылааһтаары от-делениетин биригдэһинэр К. Демьянов, райсовет ис-полкомун культура отде-лини сэмьэһээһи И. И. Кам-динскай уо.да тил этти-лэр.

Пленум үлэһитэр ССКП райкомун бастаки секретара И. П. Листиков кыт-тыһын илэ уонна орой-уоннаады комсомольскай тэриэтэ идеологическай үлэсэ сорууттарыгар кээһ-ник тохтоһа тил эттэ.

Пленум, иччаты комму-нистическай итин ленин-скай комсомол бөлөһуөй со-руга буоларын өсө төгүлэ бэлэһээти тура, дьүүдэ-һилэбит боппуурооска ту-һааннаах уураады аһыһа.

С. ДАНИЛОВ,
хаймаг анаал, көрр.

От хомууругар үчүгэй бэлэми!

Ыраах үрэхтэргэ к ыһма пийиэхпит

Эрилик Эристин автыиан совхоз дирекциятын, парткомун уонна профсоюз рабочкомун холбоһуктаах муһыахтара от хомуурун уоһай тэрэһин боппууроос-тарын барыллаата. Кэлэр кыстыгы быһаарар бу хам-пааныага бийиэл совхоз үрдүнэ 505 киһини туруо-руохтук, 51, ол иһинтэн 16 тиһилиһтээх, тракторлар үлэһиттэрэ.

Дойду үһүгэр төһө да от үһүр кыахтааһын иһин уруккуттан оттуур ыраах үлэһиттэригэр эвонолары эмиз ытылаахпыт. Уонһуу киһилээх 4 эвон Нюотара-һа таһыа Мэһири, Халаа-һа, Бэрэ үрэхтэригэр эмиз мьбөх киһи оттуога.

От үлэһиттэр 2 толору ме-ханизациялаах, 10 механи-зироваһнай аһардаах, 9 кө-дөһлү, 4 иһи эвонолара

туруоруулаахтара. Урук-ку дьыллар практиккалар кырдоһорүһүн, сүүн күүһү-үн механизироваһнай аһар-дэх эвонолар буоллар, Быһарыиа механизирова-һай эвонолары тэрийи ба-рай толору кыаһынан ту-һаматаахпыт. Оһон бийиэ иһиннэхэ ураты болгоһто ууруулауога.

Бу күһнэргэ ходоһаары ыраастааһыны, ууну хоруу-ну, сымлэс уонна сөһаг траһиһеһаларын бэлэмнээһи-ни сэрэ холбоһор техника өрөмүөннээһинээтээһэ. Ол Хайаһемка эрэ сабалана.

От хомууругар бэлэмнээ-һингэ таһаарыллыыт ити быһаарыыла туоратаһ, ок-ко эрдэ киниргэ соруутта-набыт.

В. ЧИЧИГИНАРОВ,
совхоз директорын солбуһааччы.

СЕССИЯБА КӨРҮЛҮННЭ

Пятилетка төрдүс сылы-гэр общественнай сүбү-дүһүлэһин бэлэмнээһини со-руутарын сельскай Совет комитеттар дьүүдэһитибит.

Бийиэл отделение 2500 тоннаһы оттуохтаах. Ити соруу туолуула 2 толору механизациялаах, 2 көдө, 3 иһи эвонолара туруоруу-лаахтара. Бэс иһин 27-28 күһнэри эртин окко мааст-сабайдык киниргэ быһаар-ыллыһа.

Сазэки халаан уута сү-рүт ходоһаларга таһааран олордутаазабыт муустара, сии сөһкө ирдилэр буолан бьран, элбэх сымһы хаал-лардылар. Көбдөх, Соһуруу Күдэ өһө, Сөкү күрдүк

улахан ходоһалар уута ил-ларан сымаллар. Оһон бу күһнэргэ сүүн ходоһалар ууларын хорууну сабалла-тыбыт.

Совхозка комбикорм оһу-дэ ходоһаан кылаа. Туох бивр күүс ону сүөнээһингэ тар-дылыһа. Ол, билэи ту-рар, техниканы өрөмүөннээ-һини улаханнаы быһаарта.

Сазэки уу улаһаан кэ-лэн, кэһини ардаһтар ту-һаһнар ходоһага от кө-төһтүк үһүр эрэр. Оһон, билаанга көрүлүбүтүө куурурааммаһа, элбэх от оттуурга эбээһээһини, иһиһнар санааазаахпыт.

Н. КРИВОШАПКИН,
Соловьёв сельсоветия исполкомун председателэ.

СИТЭРЭ ОХСУОХХА

Карл Маркс автыиан сов-хоз 12500 трини оту, 2200 тонна сымлэһи, 200 тонна сенаһы, 350 тонна от мээж-кэһи бэлэмнэр былаан-наах. Бу улахан соруу сү-бүһүннээһитик толотор туһу-гар аһардас оттоһуһиңа 6 толору механизациялаах, 6 механизироваһнай аһар-драх, 14 көдө эвоноларыи туруоруулаахпыт, 51 МТЗ, С Т-16, 7 ДТ тракторлар үлэһиттэрэ.

Барыллаан көрүүһүн, били-ни 3 МТЗ, 3 Т-16 тий-бэт күрдүк. Оһу саһа кэ-лини суотугар ситэриннэх-тээһинт. Тиһилиһтээх тра-кторлар үлэһээһитиниң бар-ры кыахтаахтар. Оттоһ МТЗ-лар үгүс өрөмүөнү эрбээлэр. Ол эрэри ор-дук ыһараһа балаһыаннаа холбоһор техникка тийбэ-һитигэр сытар. Механизиро-ваһнай аһардаах уонна кө-дө эвоноларыгар оһуоста-рыи шаһиллары туһанар-га суоттаһыбит да, аһал-

лаах косилкалар суохтар. Трактор 8 кыраабала тий-бэт. Баһыи отдалениетигэр толору механизациялаах эвондэи туруоруулаахпыт-тыгар кыраабал уонна во-дичниһээһитик толотор туһу-гар аһардас оттоһуһиңа 6 толору механизациялаах, 6 механизироваһнай аһар-драх, 14 көдө эвоноларыи туруоруулаахпыт, 51 МТЗ, С Т-16, 7 ДТ тракторлар үлэһиттэрэ.

Авспит сымлартаһ урати-быт дийи бийиэл Одьулуун-га 3 трактордаах бивр то-лору механизациялаах эвон-дону тэрийдэрбит дийбит. Бивр оһсор, бивр муһынар, иһбидэр;подборщик үлэ-дэхтээһиттэр. Подборщик-тыт кэли туура да таһы-тын сабалыи иһикти.

Оттоһуһу техника бы-һаарар. Оһон бу өттүнэ итэбэһтэрибитини ситэрэ ох-тор баһалаахпыт.

И. ПИНИГИН,
совхоз кылааһынай инженер-механигыи эбээһинээһини толорооччу.

Советскай тутуу БОЛБОМТО КИИНИГЭР

Партия Киин Комитетин «Идеологическай, политическай-интер үлэни салгым туссарым туһунан» уураадын олоххо килдэрин сорууттары дьүүдэһиттэр Чурапчы сельскай Совети үчэрар-таах сессиятыгар дакыллатчыт-исполком председателэ М. И. Белих уонна комитетингэ кыттыыбит депутаттар, кэһиники биримээһэ оройуон киһини общественнай тэриэтэлэрэ, сельсовет депутатта-ра уонна олохтоох актив иһилээһинээ олорор уонна үлэһит сиринэи политическай-интер үлэсэ балаһа активнайдык кыттан эрээлэри бэлэһээти туура, сүүн болдонтолоруи бу үлэ көдүүһэ өсө да намыһаар уонна ону туоратыи соруут-тарыгар туһаһыдылар.

Арыгылааһынтан тэһтэрии үлэсэ бороһуулаа-һын, общественнай бэрэдэги кэһини, буруу та оһоруу чэһчилара ордук «Коммунистэро», райпо, «Сельхозтехника» холбоһуун, тутуу учалыһын, коммунальнай предрихителар уонна туссарар оһоруу комбинаттар билини да таһса туура-лар. Үгүс кэһинилэр, тосту-туора быһыылар меха-низаторлар өттүлэриһтэн таһаарылдылар. Ол үрдүн тэриэтэлэр салаһааччылары, профсоюзнай уонна комсомольскай тэриэтэлэр коллектив чилиннэриин итинигэ тиһитэ быһыыбаттык, былаан-наахтык үлэһээбэттэр. Бивр үкүһү — ол да иһи оройуонга буруу оһоруу улахан аһара Чурап-чы сэмьэһээһитигэр тиксэр буолла.

Депутаттар В. И. Романов, М. Е. Михайлова, тэриэтэлэр салаһааччылары И. Н. Сивцев, Р. Д. Алексеев уо. д. а. иччат сымьалаһын уонна үлэ-тин тэрийиңи, общественнай тэриэтэлэр (народ-най дружиналар, табарыастыы сууттар, дьах-таллар советтарыи, о. д. а.) үлэһитин туссарым, бу сүһкөи суолтааһа дьылаага народнай депу-таттар орууларын үрдэһи боппууроостарыгар санааларын аһаһытылар, кэһкэ этиннэри кил-дэрилар.

Сессия ыһыммыт быһаарыһитыгар Киин Коми-тет уураадын олоххо килдэрингэ, ордук иччат ортотугар итэри үлэни күүһүрдүүтэ быһаһчы дьа-һаллар бэлэмнээһинилэр.

С. СЕМЕНОВ.



АХШ ФИРМАЛАРЫНЫЫН КЫТТЫНАН

КРАСНОДАРСКОЙ КЫ-РААЙ. «Ладжекай» сов-хозка Америка Холбоһу-гооһ Штаттарик специа-листарыиан иртыһылаһа иһөһдэһуөт соһи үһи-нэри иһыммытылар экспери-менттар мьдэһиллэр. Совхоз хомууларыгар со-ветскай техниканы иһтары сэрэ, аһриханскай мас-шымалар таһаһиллэр.

Симлоко: (халастан) со-ветскайи конструктора, «Пинкэ» фирманы бае ба-лэһиччи Джон Кингэ, док-тор Джордж Клайд «Ла-джекай» совхоз кылааһы-най агрономун Николай Ощипенковы кытары бэ-сидээһээһиллэр.

Е. Шульцов фотота. ССТА фотохрониката.

ДАЛЬНАЙ ВОСТОК КЫРААЙЫГАР

СЕЛЕКЦИЯ КОНВЕЙЕРА

Тыа хаһаайыстыбатыи Приморскайдаағы научнай-иһиһилэр институтун те-хникаларыгар соһ бийиһти иккис үүһүүтүн хомуура сабаланыа. Бастаки үүһүү өсө төхсүнүһуга хомуду-бута.

Сыһаалаах техникескай культура саһа сортарын үкэһити суолларын ученай-дар үгүс сым көрдөөтүлэр. Теллица бийтэ тусна се-лэһиһа конвейера буола кубулуйди.

Ученайдар сымла соһ үс үүһүүтүн ылааллар. Ол Дыһиһи Восток климати-ческай усулуобуйаларыгар соһ түбэһэр сортары үкэ-һитини икки төгүлэ түргэ-тэтэр. Эрдэ ситимтиэ, үрдүк үүһүүтү бивэр икки сорт

государственной бэрэһиэр-кэһэ болдөх киһинэ бэр-нэһиһэ.

А. ГУЛЯНСКАЯ,
ССТА көрр.
Владивосток.

КИРПИИЧЭ
ДЫЗЛЭР ҮНЭЛЛЭР

Амурскай уобалас тыа сиринээһи саһа тутууларга селикатнай иһтиһээ маты-рыялааларын строй иһдуо-

А. КРИВЧЕНКО
ССТА көрр.
Свободнай (Дальскай уобалас).

